

POSSIBLE ANSWERS FOR:

**SETSWANA PUO YA BOBEDI
SEEMOGODIMO
(Pampiri ya Ntlha)**

KAROLO YA A

POTSO YA 1

TEKATLHALOGANYO

1.1

- Thobalano le ngwana yo o sa kgotlhelegang e ka fodisa motho yo o tshwerweng ke AIDS ga se nnete.
- Bolwetse bo tshwara fela batho ba bong jo bo tshwanang;
- O bo bona fa o lomilwe ke monang;
- Bo tlisitswe ke matlhajana a Basweu go fokotsa lesika la Rantsho;
- Bolwetse jo bo ka alašwa ke dingaka tsa setso.

4x1=(4)

1.2

Kokoana/mogare wa AIDS o kgona go phela fela mo mothong.

(1)

1.3

- Ba ba robalang kwantle ga go itshireletsa ka khondomo;
- Bakgweetsi ba dirori ba ba tsayang maeto a maleele ba rovalana le basadi ba ba forologeng,
- Bana ba ba belegwang ke batsadi ba ba tshwaetsegileng; le
- Ditshwarwa tse di robalanang kwa kgolegelong.

4x1=(4)

1.4

Ga ba a tshwanela go kgethololwa; ba emiwe nokeng ka go ba rata, go ba tlhokomela; go ba tshapisa – se se tla faposa ditlhaloganyo tsa bona go ipolayeng, go inyatsa le go se tlelwe ke monagano wa go swaetsa bangwe. Ba tshwanetse go itse gore bophelo bo sa le teng.

(4)

1.5

Dimilione tse 25.

(1)

1.6

Fa madi a motho a ise a tlhatlhabiwe, re ka se itse fa a na le bolwetse jo. Ka jalo madi mangwe le mangwe a tshwanetse go tsewa jaaka a kgotlhelegile. Fa o na le ntho kgotsa tshego e e rileng mo matsogong se tshware madi mangwe le mangwe ka matsogo kwa ntle ga disireletsamatsogo. Se re se fitlhela fa motho a le kotsing ya sejanaga, dintweng tsa mabole, j.j.

(4)

1.7

Ga se nnete gonne bolwetse jo bo ka be bo laolega / alafega. Borrassaense ba sa mekamekane le go alafa bolwetse jo, mme ga ba atlege.

(2)

1.8

- Go atlana le molwetse wa AIDS;
- go tlhakanela dijana; le
- go kgomana le molwetse.

(3)

1.9

- Go itse fa a tshwaetsegile;
- go simolola go itlhokomela; le
- go se atise bolwetse ka go tshwaetsa ba bangwe. 3x1=(3)

1.10 Go tlhoka kitso tebang le bolwetso jo; phepo e e bokoa ka ntlha ya lehuma le tlhokego ya matlo a a siameng, a a senang lerole a a sireletsegileng sentle, le boitshwaro jo bo sa isegeng tebang le thobalano. (2)

1.11 Ke bolwetse jo bo fetelang go mongwe. (1)

1.12

- go ema nokeng – ke go thusa motho
- go tlhakanela dijana – go dirisa dijana mmogo (2)

1.13

- go fufulelwa
 - go bopama
 - go gotlholo
 - go tshwarwa ke maoto 4x1=(4)
- [35]**

KAROLO YA B

POTSO YA 2

2.1 **Tshosobanyo:**

- Go na le tumelo ya fa dikgogo di tholegile kwa Java le Malaysia.
- Dikgogo di ne di ruelwa mae le nama.
- Dikgogo di beela mae mo mosong fa di le bogolo jwa dibeke di le 18.
- Morago di simolola go elama.
- Mae a thuthusega fa a le mo go 30°C.
- Balemirui ba gompiono ba dirisa dithuthusi go thuthusa mae.
- Baegepeta ke batho ba ntlha go dira dithuthusi
- Dithuthusi tse, di thuthusa mae a 100,000 ka nako e le nngwe.
- Kgogo ga e phele go feta dingwaga di le supa.
- Bophelong jwa yona e kgona go beela mae a le1000. [10]

KGOTSA

2.2

- Pitso o kgeigelwa ke hempe mosong pele a ya tirong.
- O tshelwa ke mogodungwana fa a fitlholo.
- O siiwa ke bese go ya tirong.
- Kwa tirong enke e tshologela mo tafoleng ya gagwe.
- O fitlha thari go kopana le mokapelo go ya dijong tsa motshegare.
- Pitso o ngangisana le mokapelo wa gagwe ka nako eo.
- Mokapelo wa gagwe o a ngala.
- O lemoga ga a timeditse senotlolo sa ntlo kwa gae.
- O thuba lefenstere, mme a tsene mo ntlong.
- O robala ka pelo e e botlhoko ka se se mo diragaletseng gompieno.

[10]

KAROLO YA C

POTSO YA 3

Tiriso ya puo

- 3.1 Bana ba bantsi ba a lwala motseng o. (2)
- Basimane ba ba sa rutegang ga ba itse go buisa.
- 3.2 batho le batsadi: (2)
- Batho ba motse ba tshwerwe ke tlala.
 - O godisitswe ke batsadi ba gagwe.
- 3.3 ratela le lefelela: (2)
- O ratela ngwana wa gagwe pholo e e siameng.
 - Motsadi o lefelela Pitso madi a mantsi kwa bookelong.
- 3.4 motsogapele, tlhogoputswa (2)
- Re bona boswa jwa puo go motsogapele.
 - Tlhogoputswa yo o a tshwenyega
- 3.5 bana mo dipolelong jaaka:
- 3.5.1 Bana ba ja bogobe. (1)
- 3.5.2 O itaya/betsa bana ka thobane (1)
- 3.5.3 Dijo tsa bana di utswitswe. (1)
- 3.5.4 Bana ke dikhutsana gompieno (1)
- 3.5.5 O tsamaya le bana (1)
- 3.6 'la bona' le 'tsa Makgoa' (2)
- Leruo la bona le feditswe ke ditau
 - Diaparo tsa Makgoa di gagotswe ke dintšwa.
- 3.7 dikhumbi, dibene (1)
- Magodu a utswitse dikhumbi tsa gagwe.

- 3.8 **Lehuma** le dira gore a utswa dikgogo tsa batho
Bodiidi bo dira gore a utswa dikgogo tsa batho (1)
- 3.9 Legong **leo** le omeletse thata (1)
- 3.10
- Basimane ba rata dijo. (1)
 - Basadi ba ba bolaetswe bogodu. (1)
 - Banna ba ile lekgotleng (1)
- 3.11 Batsadi ba bantsi ba ratetse bana ba bona thuto ya maemo. (2)
- 3.12 Batsadi ba bantsi ba santse ba ratela bana ba bona thuto ya maemo. (2)
- 3.13 Go kaiwa go swa, go ya ga maotwanahunyela. (2)
- 3.14 Khumo, thuto
- Khumo le lehuma di lala mmongo
 - Batsadi ba rata fa bana ba bona ba ka bona thuto e e kwa godimo (2)
- 3.15 le; O rema legong le. (1)
- 3.16 dikolong, sentle
- O ya dikolong tsa bana ba disusu. (2)
 - O tsamaya sentle. (2)
- 3.17 tiriso ya -ng mo go 'dikolong' e re bontsha lefelo, fa mo go 'rutegang' e bontsha bokhutlo jwa leamanyi la lediri. (2)
- 3.18 Thuto ga se motlhala o o botlhokwa o re ka o latelang. (1)